

Jiří Kuděla, Branka Dimitrijević i Ivo Vacík: Arhitekt Karel Pařík (1)

Graditelj Sarajeva

Knjiga je napisana trojezično, na bosanskom, češkom i engleskom jeziku, i daje sveobuhvatan prikaz života i rada Karela Paříka

U dvobroju Oslobođenja od 24. i 25. juna 2017. čitaoci su imali priliku da pročitaju članak posvećen Karelju Paříku, u kojem piše da su se članovi Udruženja građana češkog porijekla Česká beseda Sarajevo okupili 16. juna 2017. na sarajevskom groblju Sveti Mihovil povodom 75. godišnjice smrti i u znak sjećanja na znamenitog češkog arhitekta Karelja Paříka (1857-1942), te položili cvijeće na njegov grob. Ovaj članak bi na neki način bio početak teksta koji slijedi, a ujedno i uvod u feljton.

Vrijedno izdanje

Dakle, mnogi su pisali o Karelju Paříku, te nije iznenađujuće da se

akademije nauka i predavao na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta. U periodu od 1992. do 2003. radio je u Uredu predsjednika Republike Češke, a zatim u Ministarstvu vanjskih poslova. Bio je ambasador u Hrvatskoj (1998-2002) i istovremeno nerezidentni ambasador u BiH, a zatim i ambasador u Bosni i Hercegovini (2005-2009). Od 2010. bio je na mjestu direktora Ureda za strategiju, analizu i planiranje MVP-a, a zatim je 2014. prešao na funkciju generalnog konzula Republike Češke u Dresdenu. Napisao je nekoliko knjiga i brojne stručne studije.

Intervju sa Jiřijem Kudělom, koji je napisala Leona Sabolek - potpredsjed-

periodu, sa željom da se ta saradnja nastavi i u narednom periodu. Jovanka Manzalović Šalaka i Tomislav Krzyk, u ime članova Česke besede Sarajevo, Nj.E. uručili su prigodan poklon - digitalno izdanje "Kronike" Ludvika Jaroša, češkog učitelja u Sarajevu, iz 1934. Digitalizacija ove vrijedne kulturne baštine spada u izuzetno važan projekt našeg Udruženja, te se nadamo da će naći svoje mjesto u "Češkom kutku" i na taj način ovdašnjoj javnosti i svima koji su zainteresovani za "češku manjinu" na ovim prostorima, pružiti mogućnost uvida u raspoloživu gradu i koja oslikava život češke zajednice u Sarajevu s početka XX vijeka.

Proslava 15. godišnjice obnove rada Česke besede Sarajevo i Dana sv. Václava održana je 28.9.2011. g. u prostoru Franjevačkog samostana sv. Ante na Bistriku.

Centralno mjesto pripalo je otvaranju Biblioteke "Česki kutak", o čemu je govorila predsjednica Jovanka Manzalović Šalaka. Tomislav Krzyk je priredio osvrt na književnicu Boženu Němcovu popraćen slajdovima "Babiččino údoli". Dr. Zdeněk Uherek je predstavio svoju novu knjigu "Česi v Bosne a Hercegovine" i donio dar: narodnu nošnju iz okolice Brna. U muzičkom dijelu programa sudjelovali su Tamburaški orkestar "Lira", Martina Milošević i Zvjezdana i Ivan Stuchlý. Cvjetne je aranžmane napravila Ljerka Latal Danon, a prevodila Jadranka Šuster.

Poziv u članstvo

Zahvalila bih se svima onima koji su nam pomogli da feljtonsko izdanje knjige o Karelju Paříku stigne do čitalaca i tako pružili podršku Českoj besedi Sarajevo da očuva češku kulturnu baštinu, kako u Sarajevu tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini, te u isto vrijeme pozvala građane češkog porijekla da nam se pridruže i postanu članovi Udruženja.

Vítáme Vás!

Email: ceska_beseda_sa@yahoo.com

Jovanka Manzalović Šalaka, predsjednica Udruženja građana češkog porijekla Česká beseda Sarajevo (www.ceskabeseda.ba)

(Sutra: Dolazak stručnjaka)



Jiří Kuděla je osmislio izložbu 2007. u Zemaljskom muzeju

njegovo ime i djelo često spominju kroz aktivnosti Česke besede, a u tekstu kojiji je dostupan na web stranici našeg Udruženja spominje se i knjiga pod naslovom "Arhitekt Karel Pařík 1857-1942", čiji su autori Jiří Kuděla, Branka Dimitrijević i Ivo Vacík, u izdanju Ambasade Republike Češke u BiH od 2007. godine (<http://www.ceskabeseda.ba/pdffiles/ParikOslobodenje.pdf>). Knjiga je napisana trojezično, na bosanskom, češkom i engleskom jeziku, i daje sveobuhvatan prikaz života i rada Karelja Paříka. Za njeno objavljanje nesumnjivo je najzaslužniji Jiří Kuděla i stoga u nastavku teksta slijedi njegova kratka biografija:

PhDr. Jiří Kuděla Ph.D. je rođen 1960. u češkom gradu Pardubice. Od 1979. do 1985. studirao je historiju, arhivistiku, historijske pomoćne nauke i etnografiju na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta. Radio je kao arhivar u praškom Gradskom arhivu. Od 1990. bio je naučni istraživač u Historijskom institutu Češke

nica Udruženja zadužena za kulturu, objavljen je u Godišnjaku Česke besede iz 2007. godine i dostupan je također na našoj web stranici u rubrici pod nazivom "Bilten".

(<http://www.ceskabeseda.ba/pdffiles/God%C5%A1njak%202007.pdf>)

Sa ambasadorom Češke Republike u BiH Jiří Kudělom, koji se tada pripremao za odlazak na novu dužnost, pozdravili smo se 22. septembra 2009. Tom prilikom, u srdačnom razgovoru, gospodin Kuděla se zahvalio našem Udruženju na uspješnoj saradnji u proteklom četverogodišnjem

Knjiga "Arhitekt Karel Pařík 1857-1942", čije dijelove feljtoniziramo, svim zainteresiranim čitaocima je dostupna u Češkom kutku, maloj biblioteci Udruženja, koji je smješten u Franjevačkom samostanu sv. Ante na Bistriku u Sarajevu. Češki kutak će od septembra također imati u svom fondu još jednu knjigu posvećenu Karelju Paříku, "Karel Pařík, arhitekt evropskog Sarajeva", čiji su autori Jan Bonek, Jiří Kuděla i Branka Dimitrijević. Knjiga je u Republici Češkoj izašla iz štampe 2012. godine. Napisana je na češkom jeziku, osim rezimea koji se može pročitati na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku.